



**HEYDƏR ƏLİYEV  
OZƏRBƏYCON XALQİRƏ ÜMUMMİLLİ LİDERİ**



DADASƏ ƏLİYEV  
RÖVŞƏN ƏLİYEV

Be 3-toyin sınıfıhon ümumi təhsil müəssisəhon

# ZUHUN TATİ

fənnirə ez ü dərs kitobi

© Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International (CC BY-NC-SA 4.0)

Bu nəşr Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International lisenziyası (CC BY-NC-SA 4.0) ilə [www.trims.edu.az](http://www.trims.edu.az) saytında yerləşdirilmişdir. Bu nəşrdən istifadə edərkən lisenziyanın şərtləri qəbul edilmiş sayılır:

Istinad zamanı nəşrin müəllif(lər)inin adı göstərilməlidir.

Nəşrdən kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır.

Törəmə nəşrlər orijinal nəşrin lisenziya şərtləri ilə yayılmalıdır.

Bu nəşrlə bağlı irad və təkliflərinizi  
[info@eastwest.az](mailto:info@eastwest.az) və [derslik@edu.gov.az](mailto:derslik@edu.gov.az)  
elektron ünvanlarına göndərməyiniz xahiş olunur.  
Əməkdaşlığınıza üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

# MÜNDƏRİCƏT

## I fəsil. Oileman

1. İn manum!	8
2. Oileman	10
3. Muso babo	12
4. Yekimin pillə	16
5. Əsl şogird	20



## II fəsil. Əcoibə kəşfən

1. Ataş	24
2. Nöiştan	28
3. "Tərsiyə nağılıhon"	32
4. Fotokamera	36



## III fəsil. Xub çıyi, xərob çıyi?

1. Dohi Üzeyir.....	40
2. Əz təhnöyə dəst səs nə mıdəro .....	44
3. Xeyirxohi .....	48
4. Pəşmuni.....	52
5. Yaşar .....	56
6. Nə minum rəncidə əz man.....	60
7. Nöyriz .....	64



## IV fəsil. Yoşila dünyomun

- |   |    |
|---|----|
| 1. Dorhon be ançı kələh bəbiran? .....  | 70 |
| 2. Fəsilhon .....                       | 74 |
| 3. Öüyi nə birə boğça .....             | 78 |
| 4. Bə gülhon dəst zəran qadağanı! ..... | 82 |
| 5. Plastik şundənihon .....             | 86 |



*Sixansoxtan*



*Xundan*



*Lügəf*



*Nöiştan*




*Güşdoştan*

# I FASİL

# Oileman



1. İn manum!
2. Oileman
3. Muso babo
4. Yekim'in pillə
5. Əsl şogird



# 1 in manum!



Man bixostənum bı  
h'eqqman sıxan sozim.  
Mən 8 soleyim.

Numman Fotimeyi. Familiyeman  
Vahaboveyi. Ölərə 3-toyn öylədiyum.

Man satoyin sınıfa şogirdiyum.  
Dərshonmana xub baxundanum.

Mənə qeyə düsthonman hısti.  
Ve şun bı ye cö vozi soxtana, vaxt  
girərundana qe bixostənum.

Xosta məşğuliyyət-  
man ve konstruk-  
torhon müxtəlif  
fiqurhon dırıst  
soxtani.





“Man şor və zərofətçiye kileyum. Ye qoş tənbəliman hısti. Şoyəd bə dərshonman qe səy ruşun tum, nəticəhonman san zəvər boşı.”



**1. Düsthon!** İşmun bı h'əqqişmun inşa nöişind və bə hamrah-hon işmun təqdim sozind.

### PLAN

1. Xıştana təqdim soxtan
2. Man bı oilə
3. Solhonman
4. Sınıfman
5. Düsthonman
6. Müsbət cəhəthonman
7. Mənfi cəhəthonman

### Be inşa nöiştan:

- ♦ Bə plan əsosən bı h'əqqişmun nöişind.
- ♦ Mə'lumothona düz nöişind.
- ♦ Müsbət və mənfi cəhəthonna bınöiştəni obyektiv boşind.

“Əgər bixostənind, bə vərəq al-bom şəkil işmuna vəyəsunind.

# 2 Oileman



Mənə ye kələh və mehribon oileman hısti. Ben dəfə  
beşmun bı h'əqq oileman bixostənum sıxan sozum.



İn **baboməni**. Ürə 63 yaşı hısti. Ü bı oilə əz  
h'əmmeyi kələhi. Baboman oqılə məsləh'ət-  
hon bıdoran. Bı pəh'lı h'əyot birə soh'ə mey-  
vədorhon və gılxısdorhon koştond.

İn **nənəmani**. Ürə 60 yaşı hısti. Nəneman  
qe qəşəngi. Ü mehriboni, amma həmiş  
tələbkori. Nəneman mə'lim riyaziyyoti.

İn **mömani**. Ürə 40 yaşı hısti.  
Möman h'əkimi. Qe mehribon və  
xandaruyi. Ü bı xəstəxüna kor  
bısoxtan. Bı noxuşhoan ve  
qeyqu bı dənişiran.



**İn piyərmanı.** Ürə 44 yoşı hısti. Piyərman şoferi. Bı kor xıştan ve məsuliyyəti vəyəsiran. Ü, insonhona be səlomətiyi mə'suliyyət bigərdündən.



**İn burorməni.** Buorman bı şeştoyin sınıfı baxundan. Ü ve idmonış məşğul bəbiran. Buorman ədəbiyyot fənnirə qe bixostan.



**İn kələhin xuvarmani.** Ü, 11-toyin sınıfə şogirdi. Dərshon xıştana ə'lo baxundan. Im sol bə oli məktəb be qəbul biran qe ciddi h'özir bəbiran.



“

Oilemuna qe bixostənum. Bı oilə h'əmmeyi həminə qe bixostənund və bə dı dəhəm ve h'irmət və qeyqu münəsibət ruşun bidorənund.

Bı oilemun h'əmmeyi bə nizom-intizom əməl bisoxta-nund.

**İn əmiməni.** Ü, torix mə'limi. Bı müh'oribe Vətən iştirak soxte və qəhrəmoni ruşun dore.



Əziz düsthən! İşmuniş bı h'əqq oile üzvhonişmun mə'lumot h'özir sozind. İnşa mudunind nöiştan.

# 3 Muso babo

Xune Elçin bə boğ köç soxtund. Bı boğ əvvəl uşuna Muso  
babo xoş umori soxt:

- Salom, babo!
- Salom, baleman!

Muso mərd homin ve zumustun bı boğ bəbiran bı, bə dor-  
hon bิดənişiran bı, gül bikoştan bı.

Bə boğ köç soxta bə'də Elçin hər səböh' zü  
imvaxışt, ve babo xıştan bı ye cö bı boğ kor  
misoxt.

Bı boğ ye kələh dori bı. Ü bə hər  
tərəf tox-a-bula roho dora bı. Ho-  
minə bı gərmə ruzhoni qunşihon  
bə zir in dor kürə imbiştund.  
Uşun şırın-şırın söhbət misox-  
tund. Hər dəfə migüftirund:  
“In dora koştəgorirə cuni hə-  
mişə soğ boş!”

İnhona Elçin bə şinirəni bı  
babو xıştan güfti:

- Babo. Be man dor koştan  
vomız.

Babo nəve xıştana fikirirə  
təqdir soxt.





### Bə biyor dorind

Mətn “Muso babo” bədii mətni. Bı bədii mətnhon h'odisəhon nağıl soxta bəbiran. Ben əsərhon obrazhon bəbiran.

Bı bədii məthon əz dialoqhon istifoda bəbiran.

Salom, babo!  
Salom, baleman!

} *in dialogi.*

Muso babo və Elçin obrazhoni.



1. Ve vosite mətn komin fikirə bırasundənund?
2. Muso babora xüsusiyyəthonırə nöişind.



3. Ve fikirişmun, Elçin be an çı bıxostan dor kori? Bı mətn həmin h'issərə yofind və fikirişmuna izoh sozind.






4. Bə plan əsosən nağıla davomırə fikir sozind.

## PLAN

1. Fəsli porizə əz sər dəhiştani
2. Elçinə ve babo xıştan bı ye cö çindori koştanı
3. Elçinə bə çindori dənişirani
4. Şori Elçin





# Yekim pillə

(ve ixtisor)

Əz  
xundan  
əvvəl

Ba num mətn  
münəsibət ifoda  
sozind.

Şəkilə təsvir  
sozind. Ürə ve  
məzmun mətn  
əloqeyi hısti?

## 1. Mətnə ve intonasiya xunind.

Bə h'əmme zirvəhon rafta rah əz yekimin pillə sər bıdəhiştan.

İnson in pilləhona əz sər bıdəhiştəni mütləq ve ye dəst xıştan əz məhəccər bəgiriştən. Əz rah be nədərmoran və be na parıstan in vocib şərti. Əvvəlin qədəmhona başundəni mütləq əz dəst ye ödömini be gırif-tən ehtiyoc bə'məl umoran. İn dəst ımunə mə'limhonmuni. Əz dəst mə'lim nəgiriştə işnə biran qeyri-mümkünü.

Solhon girəstan-girəstan pilləhon bə pişt bamundan.

Əziz düst! Pilləhon müvəffəqiyyəta vərmoran-vərmoran xuba ə'məl-hon soz. Çünkü ye ruz uşun əz dəstti san giri.

*Gülarə Munis*









- 2.** Ve fikirişmun, “Yekimin pillə” bafani çı bə nəzər bəgiriftənund?
- 3.** Bı mətn mə’lim kıləm təqdim bəbiran?
- 4.** Əz dəst mə’lim nəgiriftə işnə biran qeyri-mümkünü fikirirə ve nümunəhon izoh sozind.
- 5.** Bı mətn əsosən komin səhvi?
- A) Yekimin pillə bafani məktəb bə nəzər bəgiriftənund.
  - B) Yekimin pillə bafani oilə bə nəzər bəgiriftənund.
  - C) Mə’lim insona rasında müqəddəs şəxsi.
  - D) Müvəffəqiyyət-nəticə xuba ə’məlhoni.
- 6.** Əsos fikir mətnə müəyyən sozind. Bə həmin fikir əlovahon sozind.



- 7.** Əks mə’nöhon sıxanhona nöişind.



- 8.** Əz inhon komin şəkil *məhəccəri*?





**9.** Bı h'eqq mə'limişmun sıxan sozind. Ürə kiləm təqdim minind?

**10.** Xuba a'məlhon əz dəstti san giri fikirirə müzokirə sozind. Nəticə dəronind.



**11.** Dora birə sıxanhona və vəyəsirə sıxanhona bə cümlə kor fitind.

*mə'lim, əvvəlin mə'lim, xostan, tərbiyə soxtan, gözəl nitq. söhbət, şogirdhon, sınıf*

**12.** Şəkilə təsvir sozind. Məzmun şəkilə ve məzmun mətnə müqoyisə sozind.



**13.** Bı h'eqq mə'limişmun təsviri inşa nöisind.

# 5

## Əsl şogird

♦ Ve fikirişmun,  
əsl şogird  
kiləm birəniyi?



“  
Əsl şogird düz  
sixan soxtəni, dərs-  
hon xıştana xub  
xundəni, bə kələh-  
hon h'irmət  
soxtəniyi.  
”



Man bıxostənum ki, bı h'eqq düsthonman beşmun sıxan sozum. Düsthonman qeyi. Ve əksəriyyətişun quşuyim.

Veşun sixana bı ye cö nohrem ki, bə təmisi ərozi rioyer sozim, yoşılırə yelig boşim. Mə'limhonmun bafan ki, yoşılırə yelig biran, səhhətmuna yelig biran güftirani.

Bı mohhon poriz xişkə vəlghona bə ye cö kürə bisoxtənim. Bı mohhon vassol ve kələhhon bı ye cö be koştana korhoni bıraftənim, əz dəstmun vərmora küməyə bisoxtənim.

Bə i'dhon ohil və küməyi nə birə insonhona ziyyətət bisoxtənim. Beşun xunara bı korhoni kümək bisoxtənim, h'əyotişuna təmiz bisoxtənim.

Ve mə'limhonmun bı ye cö bə oiləhon şəhidhon zübəzü sər bıkəşirənim. Uşuna əz biyor dərordan na imbı. Bə tədbirhonmun uşuna də'vət bisoxtənim.

Imuna qe bıxostənund.



**1. Bə mətn bı komin suol cavob imbı yoftan?**

- A) Düsthon sıxana bı ye cö be an çı nohre birund?
- B) Bı homin e'lhon komin korhona bisoxtan birund?
- C) Bə oiləhon şəhidhon kiləm kümək bisoxtan birund?
- D) Düsthon yoşılırə be yelig biran çı bisoxtan birund?

**2. Bə mətnə əsosən komin düz ni?**

- A) Bə oiləhon şəhidhon qeyqu ruşun doran h'əmmeyirə qərti.
- B) Ohil və küməyi nə birə insonhona ziyyətət soxtan h'əmmeyirə qərti.
- C) Düsthoni be xeyirxoh korhon soxtan təşviq bisoxtənund.
- D) Bı hər fəsil insanhon müxtəlif korhon bisoxtənund.

**3. Cümlərə tamom sozind.**

*Düsthone qe bıxostənund, çünki uşun... .*

**4. Be an çı şəhidhona əz biyor na imbı dərordan?**

**5. Bə mətn əsos fikir komini?**



**6. Bı mətn mə'nöyi mə'lum nə birə söxanhona cürö sozind və izoh sozind.**



**7.** Bı mövzu “Ve düsthonman bə imkoni nə birəhon kümək” di-aloq dırıst sozind.



**8.** Yoşılırə yelig biran, səhhətmuna yelig biran güftirani. fikirirə bö münosibət ifoda sozind. Yoşılırə ve səhhət kıləm əloqeyi hısti? Fikirişmuna ve nümunəhon izoh sozind.

**9.** Bı əsos şəkilhon bı mövzu “Əsl şogird kinin bəbiran” mətn hazırlır sozind.

1



2



3



4



◆ Əz plan istifoda sozind.



### PLAN

1. Düsthon
2. Kise pül
3. Ləyoqət.
4. Təşəkkür zan

“ Əz sıxanhon bifürmö, zəhmət nabası, təşəkkür bisoxtənum bı nöistəni istifoda sozind.

# II FƏSİL


## Əcoibə Kəşfhon



1. Ataş
2. Nöiştan
3. "Tərsiyə nağılhon"
4. Fotokamera



# 1 Ataş



Düsthon, bı bore,  
kəşfhon shinirend?

Əlbəttə. Bistənim  
ki, bə dünyo  
əcoib kəşfhon  
bire: nöiştan,  
kitob, telefon

Man bistənum ki,  
əvvəlin kəşfhona  
yeki ataşı.

Ammo in kəşfhona  
h'əmmeyi bı nətice  
dunustan və zəhmət  
bə'məl umore.



İnsonhon əz qədim zamonhon bı ye cö bı mağarahon zıstond, bə şikor dərmorond, qido bə dəst vordond. Ammo xinikihon umorəni be gərm vərmoran ye çoreyi bığəştan birund. Əslirə vəyni, uşun bırəq bızərəni ataşa dirə birund, lokin bırəqə çı biranırə nə bıstan birund.


Yə rah insanhon əz müşohidə bə'də dirund ki, bırəq bı zərə məh'əl dorhona porçahoni ə'lö bə gıriftan və basuxtan bı. Ödöminhon suxta dorhona ımvəyiftund və bə səri toxə dor müşundund. Suxta toxahon nə mihiştund ki, miri.

Bə'dəhon uşun xişkə toxə dora ve sanq çaxmaq bəhəm dəsöystən birund və və ataşa bə dəst vordana, ə'lö vənorana vomixtund.

Ataşa müh'ofizə soxtan bə şüur insonhoniş təsir soxt. Ataşa be nəmirdani ağıla kor fidoştan və fikir soxtan lozım bı. Məsələn, ye toxə dori bı çan qədər vaxt san suzı varası? Ataşa be nəmirdani çan qədə toxə dor lozım bı? Şöhon ataşa be nəmirdani ba çulla can qədə izim şundan lozım bı?

Hə kininiş, insonhon be ataşa müh'ofizə soxtan toxahona poy soxtana vomixtund. İn poyhona bə müəyyən zamona bə ə'rzi ba çulla san bı şunnund. Ba çulla bürjunda qidora bı poyhon cürö bisoxtan birund.

Bı nəticə in tədricən vərdişhon h'isoba bə'məl vord.





**1. Bı əsos mətn ımbı güftiran:**


1. Qədim insonhon nə bıstan birund fikir soxtan.
2. Qədim insonhon zəhmətkeş birund.
3. Qədim insonhon bə qeyin suolhon nə bıstan birunnd cavob yoftan.
4. Ataş bı soye qədim insonhon bə dəst vorda bire.

**2. Insonhona bı ye cö zıstanırə və fəoliyyət rüşun doranırə əhəmiyyəti çı bire?**

**3. Əz inhon yekiyi be ataşa bə dəst vordan kümək soxte?**

- A) afto      B) bırəq      C) xır      D) qido

**4. Sxemə tamom sozind.**



**5. İn bı vərdişhon h'isoba bə'məl umorana səbəbi bire:**

- A) Ataşa bə dəst vordan  
B) Müh'ofize ataş  
C) İnsonhon bixostən birund gərm vərond.  
D) İnsonhon bixostən birund xurob bürjunund.

**6. Ve fikirişmun, be ançı ba Ozərbəycon “Diyor ataş” numirə dorond?**



## 7. Səbəb-nəticə əloqəhonırə komini səhvi?

Səbəb	Nəticə
Bırəq dorhona basuzundan bı	İnsonhon ataşa bə dəst vordund.
Ataş bə dəst vorda bı.	Bə nügə çihon rah vokerdə.
İnson ataşa bə dəst vordana vomixt.	Ataş bə dəst umo.

## 8. Bə mətn əsosən güş doştə mətn ba suolhon cavob tind.

1. *Bı əsos mətn, ataşa bə insonhon ki dore?*
2. *Prometey bə insonhon çı məsləh'ət dira bı?*
3. *Ataşa be nəmirdani çı vocibi?*
4. *Bı əsos xunda və şinirə mətnhon cədvələ tamom sozind.*

	Ba xında mətn	Bə şinirə mətn
Xünöyə cəhəthon		
Fəri birə cəhəthon		




## 9. Cümlərə tamom sozind.

“

Şoyəd man bı qədimi imbis-tum ... . Əz qədimi ba imruz ...im vordum.

- ◆ Nöişteyişmuna mıdunind fırəh soxtan.





## Nöiştan

- 1. Bə suolhon cavob tind.
  - ◆ Ünsiyyət bafanı çı fəhmistəni?
  - ◆ Bı h'özir zamon insonhon be ünsiyyət doştan əz komin vositəhon istifodə bisoxtənund?
  - ◆ Bı qədim zamonhon komin vositəhon ünsiyyət bire?



## 2. Mətnə baxundəni bə intonasiyeyi diqqət rasunind.

Qe-qe əvvəlhən nöiştana, telefona, kompüterə, elektron şəbəkəhona hiç komini na bı. Bə müxtəlif ərozihon birə insonhon ve həmin ve sürəti na bıstan birund əloqa doştan.

Pəs uşun çı bısoxtan birund? Ve həmin kıləm əloqa bıdoştan birund?

Qədim insonhon əz təbiət beşun bə'məl vorda şeroit istifodə bısoxtan birund.

Bı qədimihon ye vosite ünsiyət ə'lö bı.

Ye ə'löyi bıdəyəsundəni h'əmme xalqa bı şori, bə ə'rsi də'vət misoxtund.

Duto ə'lö bıdəyəsundəni ödöminhona bə də'vo qiyə bızəran birund.

Sato ə'lö h'əmmeyirə bə vəhdət də'vət misoxt.

Bə'dəhon nöiştan bə'məl umo. Nöiştan kələh kəşfhona yekiyi. Ürə müəllifi kallektivi.


Əvvəlin nöiştəhon müxtəlif işorahon və rəsmhon bire.

Uşun ba ru sanqhon, qayahon və porçahon taxta bire. Qədim insonhon əz müxtəlif işorahon, rəsmhon istifoda soxtana vö bı h'əqq xiştanun, odəthon, ənə'nəhon, h'əyot və mə'işətxiştanun mə'lumot bıdoran birund.

Məlumathonə be rasundan əz əş-yohoniş istifodə soxta bire. Məsələn rusmuna və əngil zərən sayhona və miqdor əşyohona təyin soxtond.

Qe-qe bə'dəhon h'ərfhon bə meydun dərməre və əlifbo dırıst bire.

Kininiş, nöiştan təşəkkül yofte.



### **3. Bı əsos mətn imbi güftiran:**

- A) Kəşf nöiştan əz tərəf nomə'lum şəxs bire?
  - B) Əvvəlin nöiştan h'ərfhon bire.
  - C) Müəllif nöiştan kallektivi.
  - D) Əlifbo əz nöiştan püşö bə'məl umore.

**4. Nöiştan be an çı ən kələh kəşfona yekiyi?**

**5.** Səbəbhən sərzəran h'odisəhon izoh sozind.

H'odisə	Səbəb
1. İnsanhon beşun təbiətə bə'məl vorda şəroitə əz ü istifoda bısoxtan birund.	
2. Ba rusmun əngil bızəran birund.	
3. Əvvəlin nöistəhon müxtəlif işorahon və rəsmhon bire.	
4. Əvvəlin nöistəhon ba ru sanqhon, qayahon, porçahon taxta bire.	

**6.** Bə mətn əsosən bı h'əqq insonhon fikirhon güyind.

7. Bə sxem num tind və bı əsosi sixan sozind.

1



2



**8.** “Mə'lumota be rasundan əz gøyərçinhon istifoda soxtond. Beşun bə'zən “gøyərçinhon poçt” bafan birund” cümləhonirə bı komin cöyi imbi ziyod soxtan. Fikirişmuna izoh sozind.

**9.** Plan mətnə h'özir sozind.

*Plan mətnə be h'özir soxtan:*

1. Hər ye abzasə ve diqqəti xunind.
2. Xundahonişmuna bı şəkil basta sıxanhon və yoxud cümlə təqdim sozind.

**Nümunə:**


1. Bı qədimi texniki vositəhonə nə birani
2. İnsanhona ve həm zəifə əloqeyi



**10.** Əz inhon yekiyi mə'nö sıxan *kəşfi*:

- ♦ *Bı əvvəl mə'lum birə ye çiyirə yofstan və bə meydun dərordan*
- ♦ *Bı əvvəl mə'lum nə birə ye çiyi rə yofstan və bə meydun dərordan*

**11.** Əks mə'nö sıxanhona nöişind.



**12.** Bı əsos cədvəl sıxan sozind. Satoyin sütuna tamom sozind.

Vositəhon ünsiyyət bə müosir dövr	Foydahon	Zərərəhon
Mobil telefonhon	♦ Ve sürəti əloqa	
Kompüterhon	♦ Diyə qeyə mə'lumot	
Sosial şəbəkəhon	♦ Hər mə'lumota zü yofstan ♦ Bə dünya əz sər zərə h'odisəhona xəbər ustoran ♦ Mə'lumota zü fürsoran ♦ Bə ətrof müəyyən məsələ müzikə bisoxtan, nəticə biderordan	



**13.** Bə ziro birə sıxanhona bə cümlə kor fitind.

*nöiştə, h'arf, əlifbo, kompüter, sosial şəbəkə, mobil telefon, əloqa*

Kunun cümləhon nöişind ki, əz uşun ye mətni dunind tərtib soxtan.

# “Tərsiyə nağılhon”



Bə şünöyistə fikrhon  
münosibət ruşun  
tind.

Dərs xundan bı. Aygün mə'lim püşöyin  
moh bə e'lhon tapşırıq dora bı ki, Süleymon  
Sani Axundova “Tərsiyə nağılhon”ırə xu-  
nund. Güftira bı ki, ve diqqəti xunund.  
Çünki müzokirə san bı boşı.

Lətifə xəbər vəyift:

– Aygün mə'lim, ımun hə ye h'ikoya  
san xunim?



– Xeyr, Lətifə. Na ımbı.

E'lhana ye-dı nəfəri əz cö xıştan  
güfti:

– Be ançı na ımbı?

– Şoyəd işmun h'əmme nağılhona  
na xunind, na san dunind ki, uşuna  
numi be ançı “Tərsiyə nağılhon”ı.  
H'ikoyahoneş na san dunind müqoyissə  
soxtan.





- Oydini, mə'lim.

- Balahonman, əz biyorişmun mədəronind ki, kitob xundana foydeyi qeyi.

E'lhon əz dərs bə'də bə kitobxune məktəb raftund və mə'lim güftirə kitoba vəyiftund.


E'lhon bə kitob birə h'ikoyahona ve kələh həvəs və maraq baxundan birund. Hər kəs ve diqqəti baxundan bı ki, bı məh'əl müzokire kitob diyə fəol boşund.



1. Davom mətnə fikir sozind.

2. Təsəvvür sozind ki, müzokirə bıraftan.

- 3.** Ve num mətn roziyind? Ve fikirişmun ürə numi düz? Pəs iş-mun çı num mədorind? Fikirhonişmuna izoh sozind.
- 4.** Ve fikirişmun, mə'lim be an çı kitob xundana foydeyi birə məşguliyyət h'isob bısoxtan? Həmin foydəhona bə sxem ruşun tind.



- 5.** Mə'lim be an çı bə e'lhon bafan ki, h'əmmə h'ikoyahona xunund?
- 6.** Mə'lim ve hərəkəthon xıştan bı şogirdhon komin h'issə tərbiyə bısoxtan?
- 7.** Bı mətn mə'lim:
  - 1) tələbkori.
  - 2) bə şagirdhon bə güzəşt bıraftan.
  - 3) şagirdhon xıştana qe bixostan.
  - 4) bə şagirdhon vaxt xıştanuna ve səməreyi be girərundan kitob xundana tapşırıq bıdoran.
- 8.** Bə mətn əsosən bı h'əqq şogirdhon söhbət sozind.
- 9.** Bı mətn əsos fikir çiyi?



*E'lhon, bə sxemhon "Tərsiyə nağılıhon" a bö birə h'ikoyahona bö oid birə piyəruna sıxanhoni dora bire. Biyo uşuna bərpo sozim.*

*Ba xubi xubi soxtan mərdə kori.*

*Məh'abbət miyo*

*Ba xubi vokərdə dər*

*Bı xərobi xubi soxtan həqiqiyə mərdə kori .*

*Əsl xubi və xeyirxohi*

*Xubi soxtəgor san xubi vini.*

*Xərobi soxtəgor xərobi*

*Be həmmeyi soxtə xubi və xeyirxohi.*



**10.** Əz mətn ye çanto sıxana mə'nöyirə izoh sozind.



**11.** Mütoliə çiyi? Əz mütoliə soxtan xoşşmun umoran? Komin kitobhona xundend? Bı həqqişun sıxan sozind.

*Müzokirə: Kitob ən kələh kəşf bəşəriyyəti.*



**12.** Şəkilə təsvir sozind.



# Fotokamera

# 4



Bə XIX əsr oid birə marağı birə kəşfhona yekiyi fotoysi. Foto əşyo və yoxud insona əksirə be dərordan imkon bidoran. Fotoqrafiya sixan yunanı, mə'nöyi "ve rışını kəşirə şəkil" güftirani.

Qe-qe solhan əz in püşö numi "kamera-obscura" birə ye cihoz dırıst soxta birund. İn cihoz bı ye tərəfi sulo birə ye qutırə bö xunö bı. Rışın soxta ye cisimə bö ba sulo istiqomat bidoran birund. Ben məh'əl bı əks tərəf cihoz cisimə bijlə və karxunda əksi bə'məl umoran bı.

Müosir fotokamerahoniş kinini. Fotoşəkil hər yeki əşyora və yoxud mənzərərə be kəşiran abyektiv kamerara ürə bisəri istiqomət dora bəbi-





ran. Rışını bı darun kamera doxil bəbiran və bə pylonka baf-toran. Bı nəticə kamera bə püşöxiştan birə təsvirə bə pylonka həkk bisoxtan. Bə'də pylonkara ve xüsusi kimyəvi moddəhon oşkor bisoxtənund. Bı oşkor birə pylonka munda təsvirhona bə xüsusi fotokoğəz həkk bisoxtənund. Ba oxir fotosəkil bə'məl umoran.

Hezim bə əksəriyyət fotokamerahon bə müxtəlif şərait be şəkil kəşiran qeyə imkonhon hısti. Ləmpe fo-toqrafik impuls ətrofa be rşün soxtan nimətoriki yoxud bı toriki be fotosəkil kəşiran imkon bidoran. Cürö birə abyektiv əz imun bə dür birə parametrhona be nəzdkı soxtan şəroit bə'-məl vordan. H'ətto bə zir öü şəkil kəşirə fotokamerahoniş hısti.

Bə digital fotoaparathon əz pylonka istifoda na bisoxtənund: təsvir bə digital forma bəgirəstan və bə disk nöistə bəbiran.



### Bə biyor dorind

*İn mətn elmi mətn h'isob bəbiran. Fərqi əz bədii mətn inhoni:*

- ♦ əz mürəkkəb cümləhon qe istifoda bəbiran;
- ♦ çətin sixanhon qe bəbiran;
- ♦ bı ye soh'eyi oid birə sixanhona əz ü qe istifoda bəbiran.



**1.** Bə mətn əsosən imbi güftiran:

- A) Fotoaparat bı əvvəlhon XX əsr kəşf bire.
- B) Bə zir öü şəkil kəşirə fotokamerahon bı şəkil loyihəyi.
- C) Bə digital fotoaparathon əz plyonka istifoda na bisoxtənund.
- D) Bə digital fotoaparathonış əz plyonka istifoda bisoxtənund.

**2.** Əhəmiyyət kəşf fotoapatçıyi?

**3.** Plan mətnə tərtib sozind.

**4.** Mətnə elmi mətn biranırə sübut sozind.



**5.** Əz inhon yeki sıxan *digitala* izohi:

- A) Digital simvolhonə veriz həmin umoranırə əz ü iborət və bı tərkib h'issəhon cürö birə informasiya,
- B) Ye problemirə be h'əll soxtan soxta korhona cəmi

**6.** Əz dora ifodahon basta sıxanhon dırıst sozind.

*şəkil, təsvir; optik, linza; kamera, digital; kamera, foto; kamera, püşö.*



**7.** Mıxostind ki, fotoqraf boşind? Be an çı? Şoyəd fotoqraf boşind, çıra qe mıkəşind?



**8.** Bı h'əqq dunusta ye kəşfi yoxud ixtiroyi təqdimot h'özir sozind.

# III FƏSİL


## Xub çıyi, xərob çıyi?



1. Dohi Üzeyir
2. Əz təhnöyə dəst səs nə mıdəro
3. Xeyirxohi
4. Pəşmuni
5. Yaşar
6. Nə minum rəncidə əz man
7. Nöyriz



# Dohi Üzeyir



Bıxostənum ki,  
beşmun bı h'eqq  
ye dohiyə şəksi  
mə'lumot tum.

*In Üzeyir Hacıbəyliyi.* Ü bı Ağcabədi  
əz mö bire, ba Şuşa kələh bire. Möyi  
bə bijlə Üzeyir bə musiqi həvəs vo-  
gəh soxde.

Haftsola bəbirəni bijlə bəstəkor bı  
tor ve kamança ifo soxte və muğ-  
mot xunde.

Oli təhsil ustoranırə və vese ye dohi  
bəstəkori bı torix uftoranırə səbəbi ürə  
küşış soxdani, əzmi, qətiyyəti, baxıştanı  
e'tibori birani.

Ü bə xeyli iste'dodi birə cavona be təhsili  
moddi kümək ruşun dore.




Üzeyir Hacıbəyli bə musiqi Ozərbəy-  
con qeyə nügihon vorde.

Ü bı Şərq əvvəlin operara müəllifi.  
Num in opera “Leyli və Məcnun”i.  
Bon məh'əl məşhur bəstəkor Üzeyir  
Hacıbəyli bisti dı sola bire.

Ürə xalqa musiqiyə bə not vəngəs-  
tani əz kələh xidməthonırə yekiyi.

Üzeyir əz musiqi əlova kitobhon dərs  
və lügəthoniış h'özir soxte.

Bı Şərq əvvəlin konservatoriyara bə'məl  
umoranırə bö in dohi bəstəkora kələh roli hısti.



**QƏTİYYƏT** – be vocibə korhon cəsorətişmun boşı.

**E'TIBOR BƏ XIŞTANIŞMUN** – ...

**ƏDOLƏT** – bə hiç kəs zərər mətind, loğagəri mənind, ve xeyirxoh korhon məşğul boşind.

**INTIZOM** – şəxsi əşyonişmuna bə cürö birə xüsusi cə bilin, be hər məşğuliyyət xüsusi vaxt müəyyən sozind.

**BACARIQ** – ...

**ZINDƏGƏRİ** – vaxta  
tihi məgirərunind, ve  
foydeyi birə korhon  
məşğul boşind, əz  
lozım nə birə korhon  
dür boşind.

**XEYIRXOH** – ...

**NOVATOR** – ...

**VƏTƏNPƏRVƏR** –  
bə hiç kəs zərər  
mətind, loğagəri  
mənind, ve xeyirxoh  
korhon məşğul boşind.

♦ Əz in xüsusiyyəthon komini  
hi, komini ni? Əz h'əyotışmun  
nümunəhon biyorind və fiki-  
rişmuna əsosirə ruşun tind.



# Əz təhnöyə dəst səs nə mıldaro



1. Şünöyiştə “Şir ve duto gö” mətnirə  
bı əsosi ba suolhon cavob tind.

1. *Şir be ançı göhona dunust cürö  
soxtan?*

2. *Göhona məhv biranırə səbəbi çı bı?*

3. *Bı mətn əsos fikir çiyi?*

2. Mətnə ve düz tələffüz xunind.

Ye ruz ye ohilə mərdi kükhon xıştana qiyə zə. Ü hafto çubuğa bitan  
həm bast, bə'də besun do və güfti:

– Yə vinum in çubuğhona san dunind xird soxtan?

Hər gedeyi xeyli küşiş soxt. Ammo dəste çubuğhona na dunust xird  
soxtan.



Ohilə mərd dəste çubuğa vokərd, çubuğhona bə gedəhon do və kinin güfti:

- Yə izim zihrişmuna ruşun tind vinum.

Gedəhona hər kiyi ye çubuğu vəyift və  
ve hosındiyi xird soxt.

Uşun xəbər vəyiftund:

- Dədə, ti ven çı bixostən biri güyi?

Piyərişun güfti:

- Mənə balahonman, şoyəd işmun ...





3. Ba num mətn münosibətişmun kıləmi. “Əz təhnöyə dəst səs nə midəro” bafani çı bə sər bafdorənind?

4. Bə mətn əsosən h'əqiqiyə fikir komini?


- A) Piyər qiyə zərə bı ki, bə gedəhon xıştan məsləh'ət tı.
- B) Piyər gedəhon xıştana qunağ qiyə zərə bı.
- C) Gedəhon piyər xıştanuna dərh'öl bə sər uftorund.

5. İn fikirhona komini bı mətn hısti?

- A) Mərdə hafto küki bı?
- B) Kükhon piyər xıştanuna güftireyirə soxtund.
- C) Kükhon bıstən birund ki, piyərişin be ançı qiyə zere.
- D) Uşun piyər xıştanuna h'əmmə tapşırıqhonırə bı cö bıra-sundənund.


6. Əsos fikir mətnə müəyyən sozind.

7. “Zihr .....” in piyəruna sıxanırə bərpo sozind. “Əz təhnöyə dəst səs nə midəro” bə ideya mətn oid birərə cürö sozind.





8. “Vokərdan” feilrə bə müxtəlif mə’nöhon bə cümlə kor fitind.



dərə roho  
soxtan

ye saxt birə çirə  
qapağırə veyifdan

gül vordan



9. Bı oilə əz volideynhon komin məsləh’əthona bastorənind?  
Uşuna ve hamrahhonişmun be həmin güyind.

10. “Şir ve duto gö” və “Əz təhnöyə dəst səs nə midəro” mətnhonirə müqoyisə sozind. Bə ziro dora cədvələ əz ü istifoda sozind.

Mətnhon	Xünö birə cəhəthon	Müxtəlif cəhəthon
“Şir ve duto gö”		
“Əz təhnöyə dəst səs nə midəro”		





# Xeyirxohi

Ye mərd ve kinor dəryo bıraftan bı. Bı yərəh çımı bə ye e'li voxorist. Ü əz xori ye çiyi vəyiftan və bə dəryo başundan bı. Mərd nəzdik bəbirəni di ki, sohil dəryo ve bijlə bolıghon puri. Yəqin ki, səböh'ə kilokiuşuna bə sohil dərorda bı. E'lış in bolıghona yeki-yeki bə dəryo başundan bı. Ammo h'əmme ven bolıghon pur bıra bı. İnə bədirəni mərd bə e'l güfti:

– İn bolıghona bə dəryo beş başundəni?

E'l cavob do:

– Səboh'-səboh' zıhrına laparuşuna bə xişki şunde. Izim dəryo sokiti. Şoyəduşuna bə dəryo na şunum, bolıghon san miri.

Mərd güfti:

– Yə bə ətrot dəniş! Bərə ve milyonhoni bolıg hısti. Tıra ə'ziyyətti  
hiç çıra na san əvəz sozi.

E'l ləməst, əz xori avoz ye bolıgı vəyift və kinin güfti:

– Na, ve mənə ə'ziyyətman be əzənin bolıg hər çiyi san ye cür sozi.  
Bə'də bijlə bolıga bə dəryo şund.



**1. İn fikirhona komini qələti?**

- A) Bijlə e'l əz mərd diyə düz hərəkət bısoxtan?
- B) E'l cünluhona xiros bısoxtan.
- C) Mərd ve e'l bı ye cö bolıghona bə dəryo başundan.
- D) E'l əz kor xıştan zövq bastoran.



**2. Bə mətn əsosən cədvələ tamom sozind. Bı hər duto obraz  
müşohidə soxta cəhəthona nöişind.**

Mərd	Bijlə e'l



**3. Bı mətn əsos fikir komini? Ve vosite mətnə komin müsbət xüsusiyyət təbliğ soxta bə biran?**

**4. Xeyirxohi obraza ve vasiteyi təbliğ soxta bə biran?**

*a. mərd*

*b. e'l*



**5. Mənə ve ə'ziyyətman be əzənin bolıg hər çiyi san ye cür sozi. *bafani bijlə e'l çıra bı nəzər giriftə bı?***

- A) Bolıghona xiros birani
- B) Bolıghona bə dəryo şündəni
- C) Mirdə bolıghona bı dəryo zındə birani



6. Çım sıxanıra bə müxtəlif mə'nöhon bə cümlə kor fitind.

7. Cədvələ tamom sozind.

Sıxan

Nəzdik mə'nöyi

Əks mə'nöyi

bijlə

pur

zıhrın

mirdan

8. Şəkilə təsvir sozind və bə suolhon cavob tind.

- ♦ Bı şəkil həmohəngi yaxud qeyri-həmohəngi histi?
- ♦ Soyəd həmohəngi yaxud qeyri-həmohəngi bədirənind, usun komini?



## 9. Müzokirə

Xilos cun-  
luhon xilos  
təbiəti

### PLAN

1. Cünlü bafaniçı bə sər baftorənind?
2. Cunluhona be ançı na imbi məhv soxtan?
3. Bı təbiət rol cunluhon çiyi?
4. Nəticə




- 10.** Bə cö nöqtəhon lozım birə sıxanhona əlova sozind.  
*gözəl, gülzor, höyiz, bolığ, bə mingəh, fəvvora, tamaşö soxtan*

Imun ... böğçara bə gəst dərmorim. Hər tərəf qe .... Boğçara ... kələh ... hısti. Bı h'öyiz ola ... hısti. Bə mingəh birə ... öyi bə hər tərəf vese tuz vaçağısdan. Imun bı h'öyiz əz ... sir nə bəbirənim.

- 11.** Nəqli və sual cümləhona əz həmin cürö sozind. (*İşorahon roho dora bire.*)

1. Cunluhona müh'ofizə soxtan lozımı. 2. Tı bıçə bəzistəni?
3. Bı dorhon bıdənişirəni. 4. Bı akvarium bolığ bıdoştənum.
5. Dorhona bineyirə be bıl zəran bə baboman kümək bısoxtənum.
6. Bı h'əyotişmun komin dorhon hısti?



# Pəşmuni

1. Mətnə ve düz tələffüz xunind.

Tahir bə dih ba xune xole xiştan qunağ umora bı. H'əyot bə dih ürə qe bə xoşı umoran bı. Ü ve e'lhon xole xiştan bı ye cö bı boğ meyvə vəkirən bı, ba rukara bə sinəöö bıraftan bı, rəngorəng pəlpələkhon bəgiriftan bı.

Ye ruz Tahir bı boğ bigəştən bı. Qunşırə bı boğı bə çımi ye əmrüdori voxorist. Dora toxahoni ba qul xoleyişuna boğı ləmistə bı. Ü zü bə sər çapar vərmo. Əz dor qunşı əmrü vəki və darun şe xiştana pur soxt.



Hə ben məh'əl dər h'əyot saxt  
küftə bı. Tahir bə dər nəzdik bı, ürə  
vokərd və qunşı Murod babora bədirəni xış-  
tana vir soxt. Murod babo bı daruni əmrü birə ye zənbilirə bə Tahir duroz  
soxt və güfti:

– Bala, deydi əz boğ vəkirom. İn işmuna poyişmuni, vordum, vəy in-  
hona bər ba xuna.

– Tahir ol-ol bı. Bö imo ki, dəmingə əmrü vəkirəni Murod babo ürə  
dire. Əz xəcoləti bə ru babo nə dənişi, zənbilə usto. Xıştana kunun vir soxt  
ki, bə Murod babo təşəkkür soxtaneş əz biyor dərord.

Murod babo rafta bə'də Tahir bə ye kinori kəşi, bı darun şe xıştan və-  
kirə əmrühona bə xorı tihi soxt.



**2. Ba num mətn münosibət ruşun tind. İşmun çı num mitind?**

**3. Komin fikir düzü?**

- A) Tahir bə dih ba xune babo xıştan qunağ umora bı.
- B) Tahir qonşırə bə boğı bıraftan, əz dor ye-duto əmrü  
vəkiran.
- C) Tahirə baboyi ye zənbil əmrü vord.
- D) Murod babo əz məh'sul boğ bə qunşihon poy bidoran.

**4. Tahir kıləm gedeyi? Fikirişmuna ve nümunəhon ruşun tind.**





5. Fikirhona yeki səhvi:

- A) Əz ə'məl xıştan Tahirə şə'rini umoran.
- B) Murod babo Tahirə əmrünü vəkiranırə bədiran.
- C) Qonşu Tahirə əmrünü vəkiranırə bədiran.
- D) Tahir əmrühona bə zənbil vəkiran.



6. Murod babora xüsusiyyəthonırə güyind.



7. Bə Tahir komin xosiyyətə tərk soxtənirə məsləhət imvinind?  
Be ançı?



8. Əz mətn-ci nəticə dərordind?

9. *Təşəkkür soxtan* sixanırə mə'nöyirə izoh sozind.

10. *Giriftan* sixanırə bə müxtəlif mə'nöhon bə cümlə kor fitind.

*Nümunə:*

*Ü, mə'limə xotırıra əziz bəgiriftan bi.*



**11.** Bə mətn əsosən bı h'əqq müsbət və mənfi xüsusiyyəthon sıxan sozind.

**12.** Bə mətn əsosən əmrühona ba areyi birə minimum sato fərqirə ruşun tind.



**13.** Bə Tahir məktub nöişind. Bö tövsiyəhoniş-muna tind.



# 5 Yaşar



Şəkil bə mətn  
“Yaşar” oidi?  
Fikirişmuna bö  
əsos ruşun tind.

## 1. Bə güs doşta fikirhon munosibət ruşun tind.

- 1 *Bə nitq xıştənun “Bifirmöyind”, “baxşind”, “zəhmət na boş”, “üzr bixostənum”, “minnətdorum” və soir ifodəhona bı vərdiş çarxundəniyund;*
- 2 *Bə fikir əsos birəniyi, əz in fikirhon imtino soxtəniyi;*
- 3 *“In mənə şəxsi fikirməni”, “In ürə şəxsi fikiri”, “Hər kəs mudunu fikir xıştana güftiran” və soir fikirhon normal qəbül birəniyi.*

Ye sərdə ruzi bı. Zıhrınə kilok vərfə ba havo işnə bisoxtan bı. Yaşar bə küçə dənişirə pəncərərə bö niştə bı, ye qalına kitobırə vərəq bidoran bı. Ba ara ü işnə bəbiran bı, bə küçə dənişiran bı. Hə bı yərəh əz küçə girəştə ye zani diqqətirə cəlb soxt. Un zan saxt-saxt ye e'lirə ba qucoğ xıştan gıriftə bı. Ü pö xıştana bə sər gılıdə be nohran tərsiran bı. Hə kinin dun san hezim pari.

Yaşar zü bə aynabənd dərmo, babo xıştana dəstəçüyirə vəyift və bə küçə döyişt. Dəstəçürə bı zan duroz soxt və güfti:

– Ay xola, in çürə vəynind. Saxt girind ki, na parind.

Əz xiniki zan sər-moz xıştana ve şol basta bı. Ü bə çü təkə do və bə səkü vərmo. Bə'də bə Yaşar güfti:

– Təşəkkür bı soxtənum, Yaşar!

Yaşar ba ru zan bıdənişirəni mə'lim xıştana şunuuxt.



2. Bı mətn birə h'odisə bı komin fəsil bire? Həmin cümləhonə ruşun tind.
3. Bı mətn komin suola cavobi hısti?
  - A) Yaşar be ançı ben ohil zan kümək soxt?
  - B) Zan be ançı bə səkü na bıstan bı vərmoran?
  - C) Yaşar be ançı bə mə'lim xıştan kümək soxt?
  - D) Yaşar be ançı bə mə'lim xıştan təşəkkür soxt?
4. Bə Yaşar komin suola mitind?



**5.** Tahir və Yaşara xosiyyəthonişuna müqoyisə sozind.



Tahir

Yaşar

**6.** Əz mətn ci nəticə dərordind?

**7.** Əz in piyəruna sıxani komini bə mətn bəgirəsiran?

- A) Düst bə düst tən boşı.
- B) İgid bə hər e'ziyyəti tob dorəniyi.
- C) Bə kələh h'ırmət soz, san tıyiş kələh boşı.
- D) Mö xunara sütuni.



**8.** İfadəhona mə'nöyirə izoh sozind.

vərfə ba havo işnə soxtan



?

diqqətə cəlb soxtan



?

bə ətrof nəzər şundan



?

**9.** Əz şəkilhoni komini bı mətn hısti?



**10.** Bı əsos hərəkəthon Yaşar bı h'əqq volideynhoni və mə'limhoni sıxan sozind.

*“Yaşar bə zan kümək soxt, çünkü ü mə’limi bı” fikirirə düz imbi h’isob soxtan? Fikirişmuna ve nümunəhon izoh sozind.*



**11.** Yaşara zohirirə təsvir sozind.



Nə minum rəncidə əz man

1. Şeirə ve  
intonasiya  
xunind.



Doim mehriboni məmeman,  
Dənişirənum ba sıxan man.  
“Biyo” bafani umorənum,  
Nə güyi “mara”, na murom,  
Nə minum inə, h’əmmə bıstan,  
Məmemana rəncidə əz man.  
Hər qeyqumənə bıkəşiran,  
Ammo qəm nə bıkəşiran.  
Nə minum hiç vaxt, hiç zamon,  
Məmemana rəncidə əz man.

*Hüseyn Arif*





2. Mətnə janrırä müəyyən sozind.

3. Bı şeir əz çı sıxan bıraftan?




4. Mö bə e'l xıştan komin xüsusiyyəthona tərbiyə soxte?

5. Bı əsos şeir mö və öylodırə xüsusiyyəthonırə güyind.





6. Sıxanhona mə'nöhonirə nəzdirik biranırə sübut sozind. Be əzənin uşuna bə cümlə kor fitind.



7. Ammo sıxanırə ve komin sıxan imbi əvəz soxtan?



8. Şəkilə təsvir sozind.





9. Sıxanhona əz ruyi nöişind və bınöistəni fikir tind. Sıxanhona ye çantoyırə bə cümlə kor fitind.

tərbiyə

öyləd

oilə

qeyqu

rəncidə soxtan

məhəbbət

qeyqukəş

10. Əz in sıxanhon nəqli və suol cümləhoni dırıst sozind.

- a. mö, e'l, tərbiyə, doran
- b. müsbət, komin, keyfiyyatlır
- c. oilə, vomixtan, e'l, çı
- d. oilə, dövlət, təmal

11. Bı mövzu “**Mənə möman**” inşa nöişind.





# NÖYRLZ

Ozərbəycon xalqırə ən ə'zizə i'dhonirə yekiyi İ'd Nöyrizi. Ben i'd h'öziri əz əvvəl vassol şüru bisoxtan. H'əyot-boca bə səhmon vəngəstə bəbiran, itoğhona təmisi bisoxtənund. Hər kəs be xıştan nügə olat bastoran.

Bə i'd kəm munda şö çorşənbihona qeyd bisoxtənund: çorşənbi öü, çorşənbi ə'löü, çorşənbi xok, çorşənbi vor.



Bı hər çorşənbi xunçahon bəgiriftənund, oş bəbürjundənund, bə sıfrə müxtəlif çərəzhon vəkirənund.

Möhon, nənəhon ləziz şəkərbura, paxlavo, qaqol və soir şirniyyathon bəbürjundənund, xoyəkərghona rang bisoxtənund.

E'lhon əz xoyəkərg cəngundan və ba xunahon kiştin şundan xoşışun umoran.

Bə küçəhon, h'əyothon ə'lö bivənorənund, ödiminhon əz sər ə'lö tumpalaq başundənund.

İ'də qəşəngə odəthonırə yekiyi ödöminhona ba xune həmin raftaniyi.



1. Bı mətn i'd Nöyrizə komin atributirə numi nisti?

Əz gəndim h'özir  
bisoxtənund.

Bə sıfrə mütləq  
birəniyi.

Ben sıxan şeşto  
hərf hısti.




2. Nümirə müəyyən soxtə atributa bı h'əqqı 2-3 cümlə nöişind və mətnə bə müəyyən h'isseyi əlova sozind.
3. Bə dor “*Odəthon Nöyriz*” bəzək tind. Şəkil həmin dora kəşind. Bə cö işorahon suol odəthon Nöyrizə nöişind.



4. Ödöminhon bə ruzhon i'd ba xune həmin beş bıraftanund?
5. E'lhon bı dərhon be ançı kiştin (papux) başundənund?
6. Plan mətnə h'özir sozind.




7. Sxemhona tamom sozind.



8. Əz ziri xətt kəşirə birə sıxanhona ve uyğun ifodahon əvəz sozind.

- ◆ Ləziz şəkərbura, paxlavo, qaqol
- ◆ Kələh xunça
- ◆ Çorşənbi vor



**9.** Əz ziri xətt kəşirə sıxanhona bı komin h'ölhon mə'nöyi nəzdik birə sıxanhona vö imbi əvəz soxtan?

*milli i'd, qəşəngə sifrə, gözəl i'd, xalqa i'di, a'zizə inson, a'zizə i'd, bə sifrə vəkiran, əlöü dəyəsündən*

Imbi əvəz soxtan	Na imbi əvəz soxtan
ə'zizə inson – doğmaya inson	milli i'd
...	...



**10.** Şunuxta i'dhona yekirə bı h'eqqi sıxan sozind. Ürə odətho-nırə ve odəthon Nöyrizə müqoyisə sozind. Fikirhonişmuna vese cədvəl mudunind təqdim soxtan.




**11.** Şəkilhona təsvir sozind.

**Şəkilə be təsvir soxtan:**

1. Plan girind.
2. Sıxanhona düz nöişind.
3. Cümləhona düz tərtib sozind.






## IV fəsil

### Yoşila dünyomun

1. Dorhon be ançı kələh bəbiran?
2. Fəsilhon
3. Öüyü nə birə boğça
4. Bə gülhon dəst zəran qadağanı
5. Plastik şundənihon





Be ançı təbiətə  
müh'ofizə  
soxtan lozimi?

Ve fikiriş-  
mun, təbiət  
əz çihon  
iborəti?

# 1 Dorhon be ançı kələh bəbiran?

1. Bı mətn “Dorhon” güş dorind və  
bə suolhon cavob tind.

1 Bı mətn sıxan bıraftan:

- A) Dorhona bə müxtəlif rang birani
- B) Dorhona bə təbiət birə foydeyi
- C) Üşərə əsos sərvəti dorhona birani

2 Dorhon havora ve komin qaz  
zəngin bısoxtənund?

- 1. Karbon
- 2. Oksigen
- 3. Hiç komin

3 Dora bə təbiət xeyri komini?

- A) koğəz be ustoran
- B) be bino duxtan material ustoran
- C) kilok və xoka kəmistanırə  
püşöyirə be ustoran



## 2. Mətnə düz və ve sürəti xunind.

Dorhon cunlu varlıqhonı. Bıştənind ki, h'əmme cunluhon əz mö bəbiran, kələh bəbiran, ziyod və məhv bəbiran.

Bə'zi dorhon qe bəzistənund və in middətə bə ə'rzi bə kələh biran davom bisoxtənund. Dorhon be çı kələh bəbirənund, əz xok öü və mineralhon qəbül bisoxtənund. Öü və mineralhon gövdə, toxə və vəlghona be kələh birani imkon bidoran.

Enerji afto bə kələh biran dorhon təsiri qeyi. H'eyvunhon və insonhon ve vosite xorum bə ustuxun və əzələhon moddəhona bəfürsorənund və orqanizm xıştanuna saxt bisoxtənund. Dorhonış kununi.

(Əz kitob "Çı?, Be çı?, Be ançı?")





3. Xunda və şinirə mətnhonə müqoyisə sozind. Komin xünö və müxtəlif cəhəthona dirind?

	Ba xında mətn	Bə şinirə mətn
Xünöyə cəhəthon		
Müxtəlif cəhəthon		


4. Dorhona be ançı cünlü varlıq h'isob bısoxtənund?

5. Bə mətn əsosən imbi güftiran:

- A) Dorhon doimi bəzistənund.
- B) Bə dorhon nə bıdənişirəni məhv bəbiran.
- C) Be kələh biran dorhona öü, mineral və enerji afro lozımı.
- D) Dorhon ye çan sol bəzistənund.



6. *İzohhon gövdə, toxə və valg* sıxanhonırə müəyyən sozind.



*əz gövde dor və  
küləhon cürö birə  
şoxa*

*dor və küləhona  
rangi yoşıl birə  
orqan tənəffüs*

*dor və küləhona  
toxahonırə köyrə  
birə əsos h'isseyi*

**7.** *Kələh, kələh biran və kələh* soxtan sıxanhonirə mə'nöyirə izoh sozind. Hər yekişuna bə cümlə kor fitind.



**8.** Ve fikirişmun, dorhon be çı məhv bəbiran?

**9.** “*Man dora be yelig biran çı bisoxtənum?*” suolırə bə xıştanış mun tind. Cavobişmun kiləm imbi?

**10.** Bı mövzu “*Imun dorhona be yelig biran çı bisoxtənim?*” dia-loq dırıst sozind.



**11.** Şoyəd dor besmun məktub nöisi, ü çı san nöisi? Həmin məktuba nöisind.

**12.** İxtiyori ye dorırə təsvir sozind və ye bijlə inşa nöisind.



Numi İlçə birə ye mərdi bı və ye ruz bə birun dərmo.  
Ü, çor dəfə bozihon xıştana vokərd. Bə hər vokərdan əz bozihoni sato quş par küft.

Əvvəlin sato quş par bə küftəni vərfhon öü bı, öü rukarahan ziyod bı, dorhon bə yoşili zə və sərişuna gülhon şirişt.

Dutoyin sato quş par bəküftəni havohon gərm vərmo,  
gəndim, xəmzə və zumustuni rası.




Satoyin sato quş par bəküftəni si, əmrü, bih, ənor, əngür rasi, xinikə ki-lokhon umo, vəlghon bı xorı rıxt, havora zübəzü xırhon şiriş, vorış vorışt.

Çortoyin sato quş par bəküftəni vərf vorışt, saxta qəh'or bı, ço-ğun şüru soxt.

Quşhon İlçə mərdə qe qəribə bı. Uşuna hər kiyışuna çorto qənədi, hər qənədireş hafto lələyi bı. Lələkhoneş ye riyi isbih, ye ruyi siyəh bı.



1. Bı mətn əz çı sıxan bısoxtan?
2. Surət İlçərə təhlil sozind. Ve fikirişmun ü bə komin xüsusiyyəthon moliki?
3. İlçə mərd ve çı qəribə bı?
4. Bə cö nöqtəhon vəyəsirə ifodəhona güyind. Bə sxem əsosən əz 3–4 cümlə iborət mətn h'özir sozind. H'özir soxta mətnişmuna ve mətn “Fəsilhon” çı əloqeyi hısti?



**5.** "Uşuna hər kiyışuna çorto qənədi, hər qənədirenş hafto lələyi bı. Lələkhones ye riyi isbih, ye ruyi siyah bı" bafani çı bı nəzər gıriftə bəbiran?

SƏRRİŞTƏ

Hər kiyışuna çorto  
qənədi hısti.



Bı ye moh çorto  
həftə hısti.

Hər qənədirə  
hafto lələyi hısti.



Lələkhones ye riyi  
isbih, ye ruyi siyah bı.



**6.** Be mətn plan girind.



**7.** Mə'nöhon sıxanhon *qənəd* və *lələk* müəyyən sozind və  
uşuna fərqhonırə güyind.

**8.** *Ru* sıxanırə bə müxtəlif mə'nöhon bə cümlə kor fitind.

- a) Ru dəftər      b) ...      c) ...

**9.** Şəkilhona və mə'nöhona ve həmin əloqeyirə ruşun tind.



*Doimi rafta təbii öü*



*Öyüi təh'l-şür birə, ve  
xişki əhota birə soh'e öü*

**10.** Bı h'əqq fəsilhon sıxan sozind. Hər fəsilə bı bore gözəli, foydə və ziyonhoni söhbət sozind. Fikrhonişmuna ve vosite cədvəl mudunind təqdim soxtan.

Fəsilhon				
	zumustun	vassol	homin	poriz
<i>gözəliyi</i>				
<i>foydeyi</i>				
<i>ziyoni</i>				

**11.** Rohodora h'ərfhona əlova sozind və sıxanhona nöisind.

*b...lmə, s...xan, dəf...ər, əmr..., əng...r, nö...stan, ç...mxil, öuvag...l, i'd Nöyr...z, pi...ər, par...stək, mər...ica*

**12.** Əz dora sıxanhon cümlə dirist sozind

1. *Fəsil, çorto, bəbiran, sol, bö.* 2. *Voristan, vərf, zumustun, bə.*  
3. *Xinikə, ən, zumustun, fəsili.* 4. *Bə, Bokü, dəryo, kinor, Xəzər, yofte, cö.* 5. *Ən, vassol, gözəl, sola, fəsili.* 6. *Bohor, vokərdan, dorhon, vassol, ba.* 7. *Bı, rasiran, poriz, ba, meyvəhon.* 8. *Zübəzü voristan, voriş, və, bəşiriştan xırhon havora.*

**13.** Bə düstişmun məktub nöisind. Zıstə çöyişmuna ye fəsilirə bı boreyi mə'lumot tind.

# 3

## Öüyi na bira boğça

E'lhon bı boğça vozi bixoxtan birund. Hə bıyərəh gülhona bə birə cöyi dənişirund. Dirund ki, gülhona vəlghoni bə ziro ləmiste. E'lhon bı sər uftorund ki, bə gülhon öü doran lozımı.

Ammo əz usun in kora hiç kəs na soxt. Hiç kəs na raft öü na vord. Hər kiyi ye vohneyi vord.

Ye hour bə'də vorış be vorıstan şüru soxt. Gülhon, h'ətto dorhoniş rağbəti öü xordund.

E'lhon sər xıştanuna ləmundund və xəcolət kəşirund.



1. Ben fikirhon münosibətişmuna  
ruşun tind. Komini əz usun düzi?



E'lhon boğçara öü na  
dorund, çünkü naxostund  
voziyişun nimə muni.



Lozım bı ki, e'lhon vozirə  
nimə bilund və boğçara  
öü tund.



Boğçara e'lhon na,  
boğbon öü dorəni bi.





- 2.** Mətn bədii yoxud elmiyi?
- 3.** E'lhon əz çı dunustund ki, gülhona öyüi nisti?
- 4.** E'lhona komin xüsusiyyəti bə gülhon be öü doran mone bi?
- 5.** E'lhon əz çı şərməndə birund?
- 6.** İn e'lhon işmuna həmtöyişmun imbastun beşun çı migüyind?  
Beşun num tind və tövsiyəhonişmuna güyind.



- 7.** Təbiətə gözəliyi bə inson komin h'isshona tərbiyə bisoxtan.
- 8.** Bı mövzu “Rol öü bı h'əyot dorhon və bitkihon” müzokirə təşkil sozind.
- 9.** Bı mövzu “Bı h'əyot məktəb” dialoq dırıst sozind.



**10.** Səhv nöistə birə sıxanhona düz nöisind.

1. Ozərbəyconə təbiəti qe qəşəngi.

Vorış ən qe bı vassol və poriz vorustan.

Vorış vorustan, e'lhon bəgirestan.

Vərf odətən ba zumustun vorıstan.

2. Əz havo zə gurinə, bə xorı rıxt pürinə.

3. Haft rangiya kamonça a vorış bə'də pördö bıdoran.

4. Sel əz zıhrınə vorış bə'də bə'məl umoran.

5. Bı ye poriza ruzi qe xinik bı.

6. Əvvəlin vərf vorısta bı, ammo əz bə'zi cöhon öü bira bı.



**11.** Tələffüz sıxanhona nöisind.

E'l [...], i'd [...], h'okim [...], h'əlqə [...], hı'rmət [...], h'ikoya [...], təh'l [...], kəh'in [...], bə'də [...], hə'san [...], e'tibor [...], i'morət [...]

**12.** Təsəvvür sozind ki, 5-6 ruz ba xuna nə birend. Bı h'əyot dorhonişmun, gülhonişmun, bə dibçəkhon bitkihonişmun hısti.

Ba xuna  
bıvoyəştəni  
komin mən-  
zərə rə san  
vininind?

Çı san  
sozind?

Komin  
tədbirə san  
vinind?

Nəticeyi çı  
san boşı?



# Bə gülhon dəst zəran qadağanı!

Afto zərdə mühon xiştana kürə soxtan-soxtan bə pişt kühhon bıkəşiran bı. Havo ve oromi torik bəbiran bı. H'əmme e'lhon bə meydun kürə bəbiran bı. Boğçara be öü doran eh'tiyoc na bı, çünki ye qos əz in püşö vorış vorısta bı. Voriş sər asfalta əz tuz-xok təmiz soxta bı. İmun bə şitil birə cö raftim.

Heybət babo duto lokara ba areyi nohra birə skamyara bı səri niştə bı. Nüg rang dora birə taxtahona rangu girə vorış şüstə bı. Boğçara qəşəngə məhəccəri bə zir şüohon afto şirəə' bızərən bı. Bara bı çanto cö əz taxta lövhəhon bı. Ba ru lövhəhon nöiştə birund: "Bə gülhon dəst zəran qadağanı!"

Heybət babo ve fərəh'i boğçara seyr bısoxtan bı və bə'zən ba qulmuniş ve mə'nöyi birə nəzər bıdənişiran bı. Ürə in dənişirani umuna diyeyiş be xub kor soxtan bə rüh' vordan bı.





1. Bə mətn əsosən vorişə be bitkihon rolirə müəyyən sozind.
2. Bə mətn əsosən imbi güftiran:
  - A) E'lhon umorənund ki, bə Heybət babo kümək sozund.
  - B) Bı boğça birə gülhon pəjmürdə birə bı.
  - C) Bı darafta cö boğça lövhe “Bə gülhon dəst zəran qadağanı” bı.
  - D) E'lhon voyəşt, çünki vorış bitkihona öü dora bı.
3. Bə “Öüyü nə birə boğça” və ben mətn birə e'lhona çı fərqişun hısti?
4. Heybət babo be ançı ve fərəh'i ba boğça diqqət bısoxtan bı?

**5.** Bı şəkilhon birə fərqlihon müəyyən sozind. Şəkilhon kominə bə mətn imbi oid soxtan?



6. Heybət babora xüsusiyyəthonırə güyind.




7. Bə mətn əsos fikir çiyi?



8. Afto zərdə mühon xiştana kürə soxtan-soxtan bə pişt kühhon bıkəşiran bı. cümleyirə bö **zərdə mühon** bafani çıra bı nəzər gıriftond.

9. Sıxanhona əks mə'nöyirə nöişind.



10. Boğça və boğ sıxanhonırə izoh sozind və fərqhonırə güyind.



11. Bı əsos “Bı boğ mıdənişi, boğ imbi, nə mıdənişi kərəgəh imbi” piyəruna sıxani müzokirə təşkil sozind.

- ◆ Be əzənin əvvəl *boğ* və *kərəgəh* sıxanhonırə;
- ◆ Bə'də in piyəruna sıxanırə mə'nöyirə izoh sozind.



12. Bə ziro birə mövzuhona yekirə bı əsosi inşa nöişind.

- ◆ “Ye ruz bı boğ”
- ◆ “Ye ruz bə üşə”

# Plastik şundənihon



1. Mətnə ve düz tələffüz xunind.

Bı vedre zibil birə şundənihona əz çor h'issə yekiyi plastiki. Plastikə imbi təkror e'mol soxtan, yə'ni uşuna öü soxta bə'də nügə əşyohon imbi rost soxtan. Əz təkror e'mol birə plastik olatvərixtani, stul, stol, pakethon və soir çihon imbi h'ozır soxtan.

Təkror e'mol nə birə plastikhon ətraf mühitə qe ciddi kəh'in bisoxtan, çünkü plastik materialhon bı təbiət nə bəpüsiran.

2. Əz plastik şundənihon çı imbi rost soxtan?

**3. Bə sxem əsosən  
sixan sozind.**



Əz  
şundə-  
nihon  
bə nügi.



**4. Əz şundənihon çı h'özir soxtend və usun bıçə  
nümoyiş bire?**

◆ Be tə'til homin kıləm planışmun hısti? Ben bora fikirhəminə vəmizind. Bə'də cift-cift söhbət sozind.



## PLAN

1. Bı vaxt tə'til bıçə san birend?
2. Be istiroh'ət komin görə bixostənind?
3. Be istiroh'ət ve ki san birend?
4. Bı məh'əl tə'til bıçə mixostind birend, ammo na bıstənind raftan?

*Bı tə'til homin əz  
şündənihon bəzi  
çihon h'özir sozind.*